

Na osnovu člana 12. stav 1. Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 82/15) i člana 49. Statuta Akcionarskog društva za osiguranje „Drina osiguranja“ Milići, Upravni odbor Društva na sjednici održanoj dana 11.01.2016. godine donio je:

**DOPUNSKE USLOVE ZA OSIGURANJE PUTNIKA U JAVNOM PREVOZU
OD POSLJEDICA NESREĆNOG SLUČAJA,
OSIM PUTNIKA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU**

Uvodne odredbe

Član 1.

Pojedini izrazi u ovim Dopunskim uslovima za osiguranje putnika u javnom prevozu od posljedica nesrećnog slučaja, osim putnika u vazdušnom saobraćaju (u daljem tekstu: Dopunski uslovi) imaju sljedeća značenja:

- 1) **Osiguravač** – „Drina osiguranje“ AD Milići sa kojim je zaključen ugovor o osiguranju putnika u javnom prevozu od posljedica nesrećnog slučaja,
- 2) **Ugovarač osiguranja** – lice koje sa Osiguravačem zaključi ugovor o osiguranju u skladu sa ovim Dopunskim uslovima, pravno i fizičko lice čija su vozila registrovana za prevoz putnika u javnom prevozu, odnosno vlasnik prevoznog sredstva koje se koristi za javni prevoz putnika ili prevoznik u slučaju da vlasnik i prevoznik nisu ista lica,
- 3) **Putnici u prevoznom sredstvu** – lica koje se radi putovanja nalaze u jednom od prevoznih sredstava koja se koriste za prevoz u javnom prevozu, bez obzira na to imaju li voznu kartu ili ne, uključujući i lica koja imaju pravo na besplatnu vožnju, kao i lica koje se, radi namjeravanog putovanja ili nakon završenog putovanja, nalaze u krugu stanice ili pristaništa ili u neposrednoj blizini prevoznog sredstva, osim lica kojima je prevozno sredstvo mjesto rada i koja su u službi za vrijeme prevoza,
- 4) **Osigurana suma** – najveći iznos do koga je Osiguravač u obavezi da naknadi štetu, kada nastupi osigurani slučaj,
- 5) **Premija** – iznos koji Ugovarač osiguranja plaća Osiguravaču po osnovu ugovora o osiguranju,
- 6) **Nesrećni slučaj (nezgoda)** – događaj na koji se zaključuje ugovor o osiguranju, koji mora biti budući, neizvjestan i nezavisan od isključive volje ugovarača osiguranja/putnika, a koji bi mogao dovesti do ostvarenja odštetnog zahtjeva uslijed nastupanja osiguranog slučaja.
- 7) **Korisnik osiguranja** – lice kome se vrši isplata osigurane sume, odnosno naknade. U skladu sa ovim Dopunskim uslovima, korisnik osiguranja je putnik, a u slučaju smrti njegovi zakonski nasljednici,
- 8) **Polisa osiguranja** – potvrda, odnosno isprava o ugovoru o osiguranju i služi kao dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju.

Opšte odredbe

Član 2.

1. U smislu ovih Dopunskih uslova, definišu se odredbe za osiguranje lica (putnika) od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode) u javnom prevozu i odnose se na vlasnika prevoznog sredstva koje se koristi za javni prevoz putnika, a koji je dužan zaključiti ugovor o osiguranju putnika od posljedica nesrećnog slučaja, osim za putnike u vazdušnom saobraćaju.

2. Ukoliko vlasnik prevoznog sredstva iz prethodnog stava ovog člana i prevoznik nisu ista lica, odredbe se odnose na prevoznika, koji je u skladu sa zakonskim propisima dužan da zaključi ugovor o osiguranju iz stava 1. ovog člana.

Član 3.

1. U skladu sa zakonskim propisima i ovim Dopunskim uslovima osiguravaju se od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode) lica u svojstvu putnika u javnom prevozu:

- 1) autobusa kojima se vrši javni linijski prevoz u gradskom, prigradskom, republičkom, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju,
- 2) autobusa kojima se vrši javni vanlinijski prevoz,
- 3) taksi vozila,
- 4) rent-a-car vozila koja se iznajmljuju sa vozačem,
- 5) šinskih vozila za prevoz putnika,
- 6) plovila na motorni pogon kojima se vrši javni prevoz po unutrašnjim vodama, na redovnim ili vanrednim vožnjama i
- 7) svih ostalih prevoznih sredstava, bez obzira na vrstu pogona, kojima se uz naplatu prevoze putnici u javnom prevozu, u skladu sa svojom djelatnošću.

Teritorijalno važenje osiguranja

Član 4.

Ugovor o osiguranju putnika u javnom prevozu od posljedica nesrećnog slučaja, osim putnika u vazdušnom saobraćaju, pokriva isključivo štete nastale na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Izuzetno od odredbe iz stava 1. ovog člana ako ugovarač osiguranja ugovori i plati dodatnu premiju ugovorom o osiguranju pokrivena su i štete koje nastanu izvan teritorije Bosne i Hercegovine, odnosno i štete koje nastanu na teritoriji država članica sistema zelene karte (dobrovoljno osiguranje).

Zaključenje ugovora o osiguranju

Član 5.

1. Ugovor o osiguranju zaključen je kada Ugovarač osiguranja i Osiguravač potpišu polisu osiguranja.
2. Ugovor o osiguranju i svi dodaci ugovoru važe samo ako su zaključeni u pisanom obliku.

Obim pokrića

Član 6.

1. Osiguravač je u obavezi da naknadi štetu koju pretrpe putnici u javnom prevozu od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode) koji je u neposrednoj uzročnoj vezi sa putovanjem i upotrebom u te svrhe javnog prevoznog sredstva, i to:
 - a) za slučaj smrti putnika,
 - b) za slučaj trajnog gubitka opšte radne sposobnosti (invaliditeta) putnika (kada nastupi nesrećni slučaj Osiguravač isplaćuje cijelu osiguranu sumu za slučaj invaliditeta, ako je zbog nesrećnog slučaja nastupio potpuni - 100% invaliditet putnika u javnom prevozu, odnosno odgovarajući procenat od osigurane sume koji odgovara procentu djelimičnog trajnog invaliditeta, ako je zbog nesrećnog slučaja nastupio djelimični invaliditet putnika u javnom prevozu),
 - c) za slučaj privremene spriječenosti za rad i stvarnih i nužnih troškova liječenja putnika.

2. Osiguranje za svakog pojedinačnog putnika traje dok ima svojstvo putnika u smislu člana 1. stav 3) ovih Dopunskih uslova, i u skladu sa članom 7. ovih Dopunskih uslova.
3. Najniže osigurane sume po jednom putniku na koje se obavezno ugovara osiguranje putnika u javnom prevozu od posljedica nesrećnog slučaja propisane su zakonom.
4. Osiguravač odgovara za štetu najviše do visine propisanih osiguranih suma iz prethodnog stava ovog člana ili do visine ugovorenih osiguranih suma kada su veće od propisanih.

Početak i prestanak pokrića osiguranja

Član 7.

1. Ako drugačije nije ugovoreno, obaveza osiguravača iz ugovora o osiguranju počinje istekom poslednjeg tj. 24-tog časa dana koji je u polisi osiguranja označen kao dan početka osiguranja, a prestaje istekom poslednjeg tj. 24-tog časa dana koji je u polisi osiguranja označen kao dan isteka trajanja osiguranja.

Obaveza Osiguravača

Član 8.

1. Osiguravač je u obavezi samo za one nesrećne slučajeve koji su u neposrednoj uzročnoj vezi sa putovanjem i upotrebom javnog prevoznog sredstva.
2. Obaveza Osiguravača postoji ako nesrećni slučaj zadesi putnika u prevozu onim saobraćajnim sredstvom kojim je vožnja bila dozvoljena po važećim propisima. U slučaju sumnje da li je vožnja bila dozvoljena prevoznim sredstvom, mjerodavno je mišljenje nadležnog saobraćajnog organa.
3. Ako je plaćena odgovarajuća dodatna premija, Osiguravač je u obavezi i za nesrećne slučajeve koji se dogode izvan granica Bosne i Hercegovine, pod uslovima utvrđenim ugovorom o osiguranju (dobrovoljno osiguranje).

Način i rokovi obračuna i plaćanja premije

Član 9.

Premija se plaća odjednom i unaprijed za cijelo ugovoreno trajanje osiguranja.

Član 10.

1. Izuzetno od odredbi člana 9. ovih Dopunskih uslova, ako je to predviđeno odgovarajućom tarifom, premija se može obračunavati na osnovu ukupne vrijednosti prodatih vozničkih karata svim putnicima u toku svakog mjeseca trajanja osiguranja. Najkasnije do 20-tog u mjesecu za protekli mjesec, Ugovarač osiguranja je dužan Osiguravaču prijaviti ukupni stvarni iznos prodatih vozničkih karata za prethodni mjesec i izvršiti uplatu odgovarajuće premije.
 2. Ugovarač osiguranja je dužan Osiguravaču staviti na uvid poslovne knjige i druge evidencije iz kojih se može tačno utvrditi vrijednost prodatih vozničkih karti.
 3. Ugovarač osiguranja je obavezan ugovorene iznose premije plaćati Osiguravaču za sve putnike od kojih je dužan naplatiti voznu kartu i za sve vrijeme trajanja osiguranja u roku iz stava 1. ovog člana.
- Obaveza Osiguravača postoji prema svakom putniku pojedinačno i u slučaju kada Ugovarač osiguranja nije uplatio premiju u predviđenom roku, ako nesrećni slučaj nastane za vrijeme trajanja osiguranja u smislu člana 7. ovih Dopunskih uslova.

Prijava nesrećnog slučaja

Član 11.

1. Ugovarač osiguranja je dužan zapisnikom registrovati svaki nastali nesrećni slučaj putnika, ispitati uzrok i način nastanka, a zatim prijaviti svaki slučaj koji prema ovim Dopunskim uslovima utiče na obavezu Osiguravača.
2. Povrijeđeni putnik u javnom prevozu dužan je da se odmah prijavi službenom osoblju na prevoznom sredstvu da bi takav slučaj mogao biti registrovan u smislu prethodnog stava ovog člana. Ukoliko mu to ne dozvoljava njegovo zdravstveno stanje, dužan je čim to bude moguće prijavu naknadno izvršiti nadležnom prevozniku.
3. Ugovarač osiguranja je obavezan pružiti Osiguravaču, kada to ovaj zatraži, sva druga potrebna obavještenja u cilju razrješenja svakog prijavljenog nesrećnog slučaja.
4. Putnik u javnom prevozu koji je pretrpio osigurani slučaj (nezgodu) dužan je:
 - a) da se odmah prijavi lekaru, odnosno pozvati lekara radi pregleda i pružanja potrebne pomoći i odmah preduzeti sve potrebne mjere radi liječenja, kao i da se drži lekarskih savjeta i uputa u pogledu načina liječenja,
 - b) podnijeti pisanu prijavu Osiguravaču na propisanom obrascu u roku kada mu to prema njegovom zdravstvenom stanju bude moguće,
 - c) uz prijavu Osiguravaču pružiti sva potrebna obavještenja o događaju, ime lekara koji ga je pregledao i uputio na liječenje ili koji ga liječi, nalaz lekara o vrsti i težini povrede, o nastalim eventualnim posljedicama.
5. Ako je nesrećni slučaj imao za posljedicu smrt putnika u javnom prevozu, korisnik osiguranja je dužan o tome pismeno obavijestiti Osiguravača i pribaviti potrebnu medicinsku i ostalu dokumentaciju.
6. Ako putnik u javnom prevozu ne postupi prema odredbama tačke a) stava 4. ovog člana, te zbog takvog postupanja doprinese nastanku invaliditeta ili pridonese da invaliditet bude veći nego što bi inače bio, ima pravo na srazmjerno smanjenu naknadu.

Pravo regresu

Član 12.

1. Isplatom osigurane sume, odnosno naknade štete na Osiguravača prelaze, do visine izvršene isplate, prava korisnika osiguranja na naknadu štete prema trećim licima koja su po ma kom osnovu odgovorna za štetu prouzrokovanu nesrećnim slučajem, osim prema licu koje je zaključilo ugovor o osiguranju.
2. Ako korisnik osiguranja pretrpi uslijed nesrećnog slučaja štetu veću od iznosa koji mu je isplaćen iz osnova osiguranja po ovim Dopunskim uslovima, ima od lica odgovornog za štetu pravo na naknadu samo onog dijela štete koji prelazi isplaćenu mu osiguranu sumu, odnosno naknadu po osnovu ovog osiguranja.

Nadležnost u slučaju spora

Član 13.

U slučaju spora između Ugovarača osiguranja, odnosno putnika/korisnika osiguranja i Osiguravača nadležan je stvarno nadležni sud prema sjedištu osiguravača.

Završne odredbe

Član 14.

Ovi Dopunski uslovi za osiguranje putnika u javnom prevozu od posljedica nesrećnog slučaja, osim putnika u vazdušnom saobraćaju su sastavni dio ugovora o osiguranju putnika u javnom prevozu i Opštih uslova za osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode), a koji se primjenjuju prilikom rješavanja odštetnih zahtjeva ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim Dopunskim uslovima.

Ovi Dopunski uslovi stupaju na snagu danom donošenja, a primjenju se počev od 11.01.2016.godine.

Danom početka primjene ovih Dopunskih uslova prestaju da važe i da se primjenjuju Dopunski uslovi za obavezno osiguranje putnika u javnom prevozu od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) koji su sastavni dio Opštih uslova za osiguranje lica od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) br. UO-38/2007 od 29.04.2007.

Broj: UO-13/2016

Datum: 11.01.2016.godine

Dostavljeno:

- Izvršnom odboru
- Ovlaštenom aktuaru
- AZORS
- a/a

Predsjednik
Upravnog odbora

mr Rajko Dukić




Mišljenje ovlašćenog aktuara

Predloženi **Dopunski uslovi za osiguranje putnika u javnom prevozu od posljedica nesrećnog slučaja , osim putnika u vazdušnom saobraćaju** „Drina osiguranja“ a.d. Milići , urađeni su u skladu sa Zakonom o društvima za osiguranje, uz primjenu načela i principa aktuarske struke, pa se isti mogu primjeniti u praksi.

Ovlašćeni aktuar, saglasno članu 10. Odluke o sadržaju mišljenja ovlašćenog aktuara („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 15/2007), daje **konačno pozitivno mišljenje na predložene Dopunske uslove za osiguranje putnika u javnom prevozu od posljedica nesrećnog slučaja , osim putnika u vazdušnom saobraćaju.**

11.01.2016. godine


Ovlašćeni aktuar
Mr Vanja Dragičević
Broj Rješenja: 04-658-1/06
Mr Vanja Dragičević
OVLAŠĆENI AKTUAR
RJ. BR. 04 - 658 - 1 / 06